



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	27. 12. 2019.	GOD.	
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1119-14		
VEZA:			
EPA:	M 4444 (9060XX44) ПРАВИЋЕ		
SKRAĆENICA:	ПРАВИЋЕ	PRILOG:	
Прилог број:	Л/с. 12. Ап. 19		
Оригинал	СДО	Прило.	Вриједност
01	022	15439	19-1

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-7549  
Podgorica, 26. decembra 2019. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. decembra 2019. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN PAŽIN, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i MARIJANA LAKOVIĆ - DRAŠKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**PREDLOG**

**ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU**

**Član 1**

U Zakonu o Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18) poslije člana 16 dodaje se novi član koji glasi:

**„Nadležnost u okviru pravosudne saradnje u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije**

**Član 16a**

Državno tužilaštvo nadležno je za podnošenje zahtjeva za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjeva za izdavanje evropskog istražnog naloga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije.“

**Član 2**

Poslije člana 186 dodaje novi član koji glasi:

**„Odlaganje primjene**

**Član 186a**

Član 16a ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

**Član 3**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu sadržan je u članu 16 tačka 3 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju način osnivanja, organizacija i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izradi Predloga Zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu pristupilo se radi usaglašavanja Zakona o Državnom tužilaštvu sa Zakonom pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije. Naime, u cilju omogućavanja pune i efikasne primjene Zakona pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, čijim odredbama je, između ostalog, propisana i nadležnost Državnog tužilaštva da podnosi zahtjeve za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjeve za izdavanje evropskog istražnog naloga, neophodno je izvršiti dopunu odredbi Zakona o Državnom tužilaštvu kojima se propisuje nadležnost Državnog tužilaštva.

### III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu sadrži odredbu koja je u skladu sa sljedećim dokumentom Evropske unije:

- Okvirna odluka Savjeta 2002/584/PUP od 13. juna 2002. o Evropskom nalogu za hapšenje i postupcima predaje između država članica.

### IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu predloženo je usklađivanje sa Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije. S tim u vezi, propisuje se nadležnost Dražavnog tužilaštva da podnose zahtjeva za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjev za izdavanje evropskog istražnog naloga u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije.

Članom 2 propisana je odložena primjena člana 16a, te je predviđeno da će se isti primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Članom 3 propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

### V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.



МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено: 10.07.2019			
Оријед	Број	Прилог	Вриједност
01-	019-7742		19-1

*Crna Gora*  
*Sekretariat za zakonodavstvo*

Broj: 02-753  
Podgorica, 10. jula 2019. godine

MINISTARSTVO PRAVDE  
- гospodину Zoranu Pažinu, министру -

PODGORICA

Na PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU (dostavljen 9. jula 2019. godine), iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date predstavnicima obradivača u neposrednoj saradnji 10. jula 2019. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.



Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica  
Tel.: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592  
e-mail: szz@szz.gov.me



Br: 01-02-03-10713

Podgorica, 19.07.2019. godine

MINISTARSTVO PRAVDE МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
- n/r ministra, g-dina Zorana Pažina- 22.07.2019.

Poštovani gospodine Pažin,

Примљено:			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01-	019 - 7742 / 19 - 2		

Povodom Vašeg akta broj: 01-019-7742/19-1 od 05.07.2019. godine, kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće:

**MIŠLJENJE**

Predloženim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije.

Na Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu i pripremljeni Izvještaj o analizi procjene uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstava u Budžetu Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija nema primjedbi na Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

S poštovanjem,



## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

<b>PREDLAGAC PROPISA:</b>	Ministarstvo pravde
<b>NAZIV PROPISA</b>	Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu
<b>1. Definisanje problema</b>	
<p>Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</p> <p>Koju su uzroci problema?</p> <p>Koje su posljedice problema?</p> <p>Koji su subjekti osteceni, na koji način i u kojoj mjeri?</p> <p>Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</p>	
<p>Donošenjem Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, ukazala se potreba za usaglašavanjem odredbi Zakona o Državnom tužilaštvu sa ovim zakonom. Naime, u cilju omogućavanja pune i efikasne primjene Zakona pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, čijim odredbama je, između ostalog, propisana i nadležnost Državnog tužilaštva da podnosi zahtjeve za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjeve za izdavanje evropskog istražnog naloga, neophodno je izvršiti dopunu odredbi Zakona o Državnom tužilaštvu kojima se propisuje nadležnost Državnog tužilaštva.</p> <p>Bez dopuna Zakona o Državnom tužilaštvu ("status quo" opcija) ne bi se moglo izvršiti usaglašavanje ovog propisa sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, niti uslovi za njegovu punu primjenu.</p>	
<b>2. Ciljevi</b>	
<p>Koji ciljevi se postižu predozenim propisom?</p> <p>Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</p>	
<p>Predloženim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije. S tim u vezi, propisuje se nadležnost Državnog tužilaštva da podnose zahtjeva za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjev za izdavanje evropskog istražnog naloga pred nadležnim organima u skladu sa zakonom kojim se uređuje se pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije koje su u svoje pravne sisteme prenijele pravna akta Evropske unije kojima se uređuje pravosudna saradnja u krivičnim stvarima.</p>	
<b>3. Opcije</b>	
<p>Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i prepričljivo je ukljuciti "neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa")</p> <p>Obrazložiti preferiranu opciju?</p>	
<p>Obaveza donošenja ovog zakona proizlazi iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 i Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu.</p>	
<b>4. Analiza uticaja</b>	
<p>Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.</p> <p>Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (narocito malim i srednjim preduzećima).</p> <p>Dali pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.</p> <p>Dali se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu (tržišna konkurenčija).</p> <p>Ukljuciti procjenu administrativnih opterecenja i biznis barijera.</p>	

Direktni efekti predloženih izmjena i dopuna odraziće se na rad tužilaštva. Naine, predloženim dopunama predviđena je nadležnost Dražavnog tužilaštva da podnose zahtjeva za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjev za izdavanje evropskog istražnog naloga pred nadležnim organima u skladu sa zakonom kojim se uređuje se pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije koje su u svoje pravne sisteme prenijele pravna akta Evropske unije kojima se uređuje pravosudna saradnja u krivičnim stvarima.

Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja:

- Da li je potrebno obezbeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa? U kom iznosu?
- Da li je obezbeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li je implementacijom propisa projilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstava obezbeđena u budžetu za tekucu fiskalnu godinu, odnosno da li su planirane u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistecu finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta nije potrebno obezbeđivati dodatna finansijska sredstva.

Implementacijom propisa ne proizlaze međunarodne finansijske obaveze.

Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistecu finansijske obaveze. Sprovodenjem ovog zakona neće se ostvariti prihod za Budžet Crne Gore.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana:

- Naznaciti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška, tako da, kako?
- Naznaciti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane u kojoj fazi RIA procesa, i kako (javne ili cijiane konsultacije).
- Naznaciti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaci, odnosno nijesu prihvaci. Obrazložiti.

U izradi propisa nije korišćena eksterna ekspertska podrška. Ministarstvo pravde formiralo je Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva pravde i predstavnici tužilaštva.

#### 7. Monitoring i evaluacija:

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjerljivo biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog zakona.

Ministarstvo pravde je zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene ovog zakona.

Podgorica, 05.07.2019. godine





МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
ПОДГОРИЦА

ПРИМЉЕНО:	29.10.2019		
Орг. јед.	Број	Прилика	Вриједност
09-	010-7742		

Vlada Crne Gore  
Kabinet predsjednika  
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-1861/3

Podgorica, 28. oktobar 2019. godine

MINISTARSTVO PRAVDE  
ministru Zoranu Pažinu


Poštovani gospodine Pažin,

Dopisom broj 06-019-77424/19-2 od 25. oktobra 2019. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG”, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNI PREGOVARAČ



- Sačinila: Mira Radulović, šef Grupe za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti *M. Radulović*
- Odobrila: Neyenka Vuličević, načelnik Odsjeka za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU *N. Vuličević*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave   MP-IU/PZ/19/05
<b>1. Naziv nacrtu/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on State Prosecutor's Office	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marijana Laković Drašković, generalna direktorka t. 407 520, e. marijana.lakovic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Momir Jauković, načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa t. 407 504, e. momir.jaukovic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
<b>4. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda, bezbjednost, član 80, Jačanje institucija i vladavine prava		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenoje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a		
/		
<b>5. Veza nacrtu/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2019-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, 1 Planovi i potrebe, 1.2 Zakonodavni okvir, D) Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima, D.2 Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2019	
- Napomena		
<b>6. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFÉU, Treći dio, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, poglavljje 1, Opšte odredbe, Član 67 i Poglavlje 4 Sudska saradnja u krivičnim stvarima, član 82/ TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title V Area of Freedom, Security And Justice, Chapter 1, General provisions, Article 67 and Chapter 4, Judicial Cooperation in Criminal Matters, Article 82 <b>Potpuno usklađeno/Fullyharmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32002F0584		

Okvirna odluka Savjeta od 13. juna 2002. godine o Evropskom nalogu za hapšenje i postupcima predaje između država članica (2002/584/PUP) / 2002/584/JHA: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, OJ L 190, 18.7.2002  
**Potpuno usklađeno/ Fully harmonized**

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

**8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa**

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

Navedeni izvor prava EU preveden je na hrvatski jezik.

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu preveden je na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**

U izradi Predloga zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu nije bilo učešća konsulanata.

**Potpis / ovlašćeno lice obradivača propisa**

**Potpis / glavni pregovarač**

Datum:

Datum:

Prilog obrascu

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa</b> <b>MP-TU/PZ/19/05</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladī</b> <b>MP-IU/PZ/19/05</b>		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b> Okvirna odluka Savjeta 2002/584/PUP od 13. juna 2002. godine o Europskom nalogu za hapšenje i postupcima predaje između država članica - 32002F0584				
<b>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore</b> Na crnogorskom jeziku Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu		Na engleskom jeziku Proposal for the Law on Amendments to the Law on State Prosecutor's Office		
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Okvirna odluka Savjeta 2002/584/PUP				
Član 1 – član 5	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je propisana Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU („Službeni list CG”, br. 85/18)	
Član 6 1. Pravosudni organ koji izdaje nalog za hapšenje je pravosudni organ države članice koja izdaje nalog za hapšenje, nadležan za izdavanje evropskog naloga za hapšenje u skladu sa pravom te države.	Član 1 U Zakonu o Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 11/15, 42/15, 80/17 i 10/18) poslije člana 16 dodaje se novi član koji glasi: „Nadležnost u okviru pravosudne saradnje u krivičnim	Potpuno usklađeno	Nadležni organi za izdavanje i izvršenje evropskog naloga za	

<p>2. Pravosudni organ izvršenja je pravosudni organ države članice izvršenja nadležan za izvršenje evropskog naloga za hapšenje u skladu sa pravom te države.</p> <p>3. Svaka država članica obavještava Glavni sekretarijat Savjeta o nadležnim pravosudnim organima u skladu sa svojim pravom.</p>	<p>stvarima sa državama članicama Evropske unije  <b>Član 16a</b>  Državno tužilaštvo nadležno je za podnošenje zahtjeva za izdavanje evropskog naloga za hapšenje i zahtjeva za izdavanje evropskog istražnog naloga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije.“</p>		<p>hapšenje su propisani članom 17 Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU („Službeni list CG”, br. 85/18)</p>	
<p><b>Član 7— Član 30</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je propisana Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU („Službeni list CG”, br. 85/18)</p>	
<p><b>Član 31- član 35</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		

Ministarstvo pravde

## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

### Nacrt zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana

Način sproveđenja javne rasprave:

- Dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stanici Ministarstva pravde i portalu e-uprave.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor,
- Momir Jauković, načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa,
- Ivana Mašanović, samostalna savjetnica.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:

- Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde i portalu e-uprave nijesu dostavljene primjedbe, predlozi i sugestije u pisanom ili elektronskom obliku.


Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 09. jula 2019. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacita zakona, odnosno strategije:

- Direktorat za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor.

DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA,  
KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO I NADZOR

GENERALNA DIREKTORKA  
Marijana Laković-Drašković





**Crna Gora**

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta**

**Ministarstvo pravde**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
III. PRAVOSUĐE	1. Pravosudni organi	
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
23 Sudska i osnovna prava;  24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	Zakon, Državno tužilaštvu	
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>		